

Monyayi wa mathaithai

Setswana

Kgato

2A



Mpho Motlhodiemang



Medumopuo (e e boeleditsweng)

ts, ng

Medumopuo (e mešwa)

ny, kg

Mongayi wa mathaithai

Setswana

Kgato: 2A

ISBN: 978-1-77981-573-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Mpho Motlhodiemang

Moranolodi: Mpho Motlhodiemang

Motshwantshi: Sinomonde Ngwane

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design


Kgatiso ya ntlha 2023.


Monyayi wa mathaithai



Mpho Motlhodiemang

Mapidipidi o na le bana ba bane. Ba dula mo motsaneng wa Kgokgothi. Kgakgi, Kgokgo, Nyinyi, le Monyayi ke maina a bana. Ba ne ba lebega, ba le mebalabala.






Monyayi ene, o ne a farologane le bona gape a na le dipatso. O ne a ba gaisa ka mebalanyana.


Go farologana ga Monyayi go ne ga tliša
mona magareng ga bana ba. Ba ne ba mo
kgerisa.





Ba ne ba sa pabale le ena. Ba sa mo tsenye mo dikariking.

Ba sa mo pagamise baesekele. Ba sa mo tsenye mo gope.





Monyayi a dula a sulafetse. A dula a le
monosi ka gale. A ba lebelela a sekile
dikeledi ge ba bapala.

Monyayi a similola go bapala ka baesekele a le nosi. A dira mathaithai mo baesekeleng. A e tsamaisa a isitse matsogo kwa godimo.





Kgakgi, Kgokgo le Nyinyi, ba emisa go
bapala. Ba lebelela Monyayi fa a dira
mathaithai mo baesekeleng. Ba itumelela
mathaithai a ga Monyayi. Ba mo kopa gore a
ba rute mathaithai.

Ba simolola go pabala le Monyai. Monyai a ba ruta ditsela tse farologanyeng tsa go tataisa baesekela.





Go tloga ka letsatsi leo Monyayi o ne a itumelela go tshameka le bana ba gabo. Ba pagamisana mo baesekeleng

Fa letsasti le wela, dipidipi tsa tlogela
dibaesekele le dikarikana tsa tsona. Di ne
tse boela go Mapidipidi. Di ne di itumeletse
mathaithai a baesekele a ga Monyai.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

